



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MARAGA

MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA WA 2014 GIREIDI 1 TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI MULINGO

MARAGA: 20

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

TSHITIRIKI _____

LIISELA _____

DZINA LA TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI (didzhiti dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GIREIDI (Tsumbo: 1A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA	
----------	--

MUSIDZANA	
-----------	--

DUVHA LA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Mulingo uyu u na masiařari a 9 hu songo katelwa siařari la nga nnđa


Ndaela kha mudededzi:

- I. Kha vha vhalele vhagudi mbudziso iñwe na iñwe nga u ongolowa nahone zwi tshi pfala.
2. Kha vha vhale mbudziso luvhili, ngeno vhagudi vha tshi khou tevhedzela kha zwibugwana zwavho.
3. Kha vha vha ñee tshif'hinga tsha u ñwala phindulo nga vhone vhañe kha zwikhala zwo ñewaho.
4. Musi vho no fhedza, vhone kha vha ise phanda na u vha vhalela mbudziso i tevhelaho.
5. Kha vha ite ngauralo u swikela kha mbudziso ya u fhedzisela.
6. Mulingo uyu u na maraga dza 20.
7. Tshif'hingatiwa tsha mulingo ndi minetse ya 60.
8. Kha vha ite nñowendewe dza u rangela na vhagudi.

Nñowendewe dza u rangela:

- I. Tingaledzani ledere li re nthia ha phindulo yone.


Heyi ndi ...



A	B	C	D
tshimange	kholomo	khuhu	mmbwā

2. Swayani nga tshifhambo (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

Heyi ndi ...





Tshimange	
Mbevha	
Mmbwa	
Kholomo	X

Kha thesite yaṇu ni ḍo fhindula dziñwe mbudziso nnzhi dzi fanaho na dzine na kha ḍi bva u dzi fhindula.

Mulingo u thoma kha siaṭari ḥi tevhelaho.

- I. Lavhelasani zwifanyiso zwi re afho fhasi.
Nwalani ledere la mubvumo wa u ranga wa tshifanyiso.




I.1

I.2

2. Nwalani ipfi lone la tshifanyiso tshinwe na tshinwe.
Nangani kha maipfi a re afho fhasi.

pani	fene	bigiri	bege
------	------	--------	------



2.1

2.2

3. Vhalani tshitor ni kone u fhindula mbudziso dzi re afho fhasi.

Mme na baba vha isa Mpho na Muṇei damuni. Baba na Muṇei vha dzhia tshihuka na nethe zwa u fasha khovhe.

Baba na Mpho vha ḡukadzwa nga nethe.

Mme na Mpho vha longela khovhe ndishini. Baba vha vhasa mulilo. Baba vha gotsha khovhe. Mpho na Muṇei vha ḡiphiṇa nga khovhe. Vha ḡiphiṇa vhothe damuni.

- 3.I Swayani nga tshifhambano (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.
Thoho/dzina ḫa khwiṇesa ḫa tshitor i tshi ndi ...

Ḏuvha ḫe nda vha ndi bulasini.	
Ḏuvha ḫe nda vha ndi vhugalaphukha.	
Ḏuvha ḫe nda vha ndi damuni.	

- 3.2 Fhindulani mbudziso.

Ndi nnyi a vhasaho mulilo?

..... vha vhasa mulilo.

3.3 Nomborani mafhungo l-3 kha zwibogisi u sumbedza u tevhekana hone.


Vha <u>diphina</u> vhothe vhe dumani.	
Vho ya damuni.	
Baba na Muñei vha gotsha khovhe.	

4. Tingaledzani ledere li re tsini na phindulo yone.
Ndi ngani baba na Mpho vho dzhia nethe?
Vho dzhia nethe vha ...

- A namela bisi.
- B namela thekhisi.
- C bika khovhe.
- D fasha khovhe.


5. Lavhelesani tshifanyiso.

Nwalani ipfi lo teaho tshifanyiso.



..... li a fhisa.

6. Tingaledzani ledere li re nthha ha tshithu tshi no lemelesa.



7. Olani mutalo u livhanya fhungo na tshifanyiso tshone.

Musidzana o nukala.

Munei o fara tshihuka.



8. Nwalululani fhungo.

Dzhenisani lederedanzi na tshithoma.

vha diphina vhothe damuni


.....

9. Dzina ndi ipfi **li** ne ra vhidza ngalo tshithu.

9.I Tingaledzani **ledere** **li** re tsini na dzina **lone**.


Vha fasha khovhe nga ...

- A gethe
- B methe
- C nethe
- D dzhethhe



9.2 Lavhelesani tshifanyiso.

Nwalani dzina **lo** **tahelaho**.



Baba vha reila

.....

10.I Nwalani fhungo lithihi nga tshifanyiso tshi re afho fhasi.



10.2 Nwalani mafhungo mavhili nga tshifanyiso tshi re afho fhasi.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

THANGANYELO: 20

